

**Medicinski fakultet / Visoka medicinska škola / PROMOCIJA ZDRAVLJA I PREVENTIVNI PROGRAMI**

<b>Naziv predmeta:</b>	PROMOCIJA ZDRAVLJA I PREVENTIVNI PROGRAMI			
<b>Šifra predmeta</b>	<b>Status predmeta</b>	<b>Semestar</b>	<b>Broj ECTS kredita</b>	<b>Fond časova (P+V+L)</b>
10743	Obavezan	6	20	5+32+0
<b>Studijski programi za koje se organizuje</b>	Visoka medicinska škola			
<b>Uslovljenost drugim predmetima</b>	Nema			
<b>Ciljevi izučavanja predmeta</b>	Nakon završenog predmeta studenti će biti upoznati sa sistemom zdravstvene zaštite i ulogom javnog zdravstva u društvu. Predmet će omogućiti studentu shvatanje društvenih utjecaja na zdravlje, i razumijevanje načela na kojima se sistem zdravstvene zaštite temelji. Posebno težište je na promociji zdravlja i otkrivanju rizičnih faktora za nastanak savremenih javno-zdravstvenih problema.			
<b>Ishodi učenja</b>	Studenti će biti u stanju: -razumjeti javno zdravstvenu problematiku , -odrediti vrstu javno zdravstvene problematike u svojoj zajednici -pratiti zdravlje i preventivne zdravstvene mjere -unaprijediti zdravlje stanovništva kroz zdravstveni obrazovanja -raditi u javno -zdravstvenom timu, -prezentirati rezultate provedenih istraživanja.-			
<b>Ime i prezime nastavnika i saradnika</b>	Prof.dr Danko Živković Ass.Ranko Raketić			
<b>Metod nastave i savladanja gradiva</b>	Predavanja, vježbe, seminarski rad, kolokvijum, konsultacije			
<b>Plan i program rada</b>				
Pripreme nedjelje	Priprema i upis semestra			
I nedjelja, pred.	Pojam i sadržaj socijalne medicine, socijalna zaštita u Crnoj Gori, mjere socijalne politike, ciljevi socijalne zaštite			
I nedjelja, vježbe				
II nedjelja, pred.	Zdravlje, indikatori praćenja zdravlja, pravo na zdravlje i zaštita zdravlja			
II nedjelja, vježbe				
III nedjelja, pred.	Zdravlje i porodica, primarne društvene zajednice, značaj porodice u zdravstvenom vaspitanju. Potrebe, frustracije i obrambene reakcije			
III nedjelja, vježbe				
IV nedjelja, pred.	Socijalno-ekonomski razvoj, mijenjanje populacije i zdravstveno stanje stanovništva u svijetu i kod nas. Aktivno starenje			
IV nedjelja, vježbe				
V nedjelja, pred.	Preventivna medicina. Unapređenje zdravlja stanovništva. Zdravstveno vaspitanje (ciljevi i strategija)			
V nedjelja, vježbe				
VI nedjelja, pred.	Zdravstvene i socijalne potrebe mladih u savremenom svijetu			
VI nedjelja, vježbe				
VII nedjelja, pred.	Populacijska politika i planiranje porodice u Crnoj Gori. Funkcionalna sposobnost kao epidemiološka varijabla uocjeni zdravstvenih potreba starijeg stanovništva			
VII nedjelja, vježbe				
VIII nedjelja, pred.	Zdravstveno vaspitanje kao deo obrazovnog procesa, društvene norme i standardi, motivacija školske i predškolske djece			
VIII nedjelja, vježbe				
IX nedjelja, pred.	Zdravstveni i socijalni problemi mladeži. Utjecaj primarne društvene zajednice na zdravlje i bolest, razvoj djece.			
IX nedjelja, vježbe				
X nedjelja, pred.	Maloljetnička delikvencija, nasilje među mladima, savjeti za roditelje.			
X nedjelja, vježbe				
XI nedjelja, pred.	Rizični oblici ponašanja			

XI nedjelja, vježbe	
XII nedjelja, pred.	Nasilje u porodici, zlostavljanje djece, mobbing.
XII nedjelja, vježbe	
XIII nedjelja, pred.	Komunikacija, teškože u komunikaciji, rad s velikom grupom, rad s malom grupom, rukovođenje s grupama, rad s pojedincem
XIII nedjelja, vježbe	
XIV nedjelja, pred.	Skining programi
XIV nedjelja, vježbe	
XV nedjelja, pred.	Registri bolesti
XV nedjelja, vježbe	
<b>Opterećenje studenta</b>	U semestru Nastava i završni ispit: (26,66 sati) x 16 = 426,56 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera): (26,66 sati) x 2 = 53,32 sati Ukupno opterećenje za predmet: 20 x 30 = 600 sati Struktura opterećenja: 423,56 sati (nastava i završni ispit) +53,32 sati (priprema) + 120 sati (dopunski rad)
<b>Nedjeljno</b>	<b>U toku semestra</b>
<b>20 kredita x 40/30=26 sati i 40 minuta</b> 5 sat(a) teorijskog predavanja 0 sat(a) praktičnog predavanja 32 vježbi <b>-11 sat(a) i 40 minuta</b> samostalnog rada, uključujući i konsultacije	Nastava i završni ispit: <b>26 sati i 40 minuta x 16 =426 sati i 40 minuta</b> Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera): <b>26 sati i 40 minuta x 2 =53 sati i 20 minuta</b> Ukupno opterećenje za predmet: <b>20 x 30=600 sati</b> Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet) <b>120 sati i 0 minuta</b> Struktura opterećenja: <b>426 sati i 40 minuta (nastava), 53 sati i 20 minuta (priprema), 120 sati i 0 minuta (dopunski rad)</b>
<b>Obaveze studenta u toku nastave</b>	Predavanja, diskusije, konsultacije i seminarski radovi
<b>Konsultacije</b>	
<b>Literatura</b>	
<b>Oblici provjere znanja i ocjenjivanje</b>	Seminarski rad 10 poena, dva testa po 20 poena završni ispit (test) 50 poena. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativano sakupi min 50 poena
<b>Posebne naznake za predmet</b>	
<b>Napomena</b>	
<b>Ocjena:</b>	F E D C B A
<b>Broj poena</b>	manje od 50 poena više ili jednako 50 poena i manje od 60 poena više ili jednako 60 poena i manje od 70 poena više ili jednako 70 poena i manje od 80 poena više ili jednako 80 poena i manje od 90 poena više ili jednako 90 poena